

CI U.S. Equity & Income Fund

Management Report of Fund Performance for the period/year ended March 31, 2023

This annual management report of fund performance contains financial highlights but does not contain the complete annual financial statements of the investment fund. You can get a copy of the annual financial statements at your request, and at no cost, by calling 1-800-792-9355, by writing to us at CI Investments Inc., 15 York Street, Second Floor, Toronto, ON, M5J 0A3 or by visiting our website at www.ci.com or SEDAR at www.sedar.com.

Securityholders may also contact us using one of these methods to request a copy of the investment fund's proxy voting policies and procedures, proxy voting disclosure record, or quarterly portfolio disclosure.

INVESTMENT OBJECTIVE AND STRATEGIES

The investment objective of CI U.S. Equity & Income Fund (the Fund) is to provide investors with a stable income and long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio consisting primarily of U.S. equity and fixed-income securities. The Fund seeks to maintain exposure to equity and fixed-income securities, generally in the range of 25% - 75% each. The Fund may invest in any kind of equity security or fixed income security and may invest up to all of its assets in U.S. and other foreign securities.

For a complete discussion of the Fund's investment objective and strategies, please refer to the Fund's most recently filed simplified prospectus.

RISK

No changes affecting the overall level of risk associated with investing in the Fund were made during the period/year. The risks of the Fund remain as discussed in the Fund's most recently filed simplified prospectus or its amendments. The Manager reviews the risk rating for the Fund on an annual basis, at a minimum, based on the methodology mandated by the Canadian Securities Administrators to determine the risk level of the Fund. Any change to the risk rating made during the period/year was as a result of such review and was not a result of any change to the investment objective, strategies or management of the Fund.

RESULTS OF OPERATIONS

The Fund's net assets decreased by \$104.0 million to \$706.1 million from March 31, 2022 to March 31, 2023. The Fund had net redemptions of \$58.8 million during the year. The portfolio's performance decreased assets by \$24.5 million. The Fund paid distributions totalling \$20.7 million. Series A units returned -3.5% after fees and expenses for the one-year period ended March 31, 2023. Over the same time period, the Fund's benchmark returned 1.4%. The benchmark is a combination of the ICE BofA U.S. Government and Corporate Master Total Return Index - 50% and the S&P 500 Total Return Index - 50% (the Benchmark or the Index).

The performance of the Fund's other Series is substantially similar to that of Series A units, except for differences in the structure of fees and expenses. For the returns of the Fund's other Series, please refer to the "Past Performance" section.

During the year, inflation rose to the highest level experienced in decades, driven by the rapid recovery in consumer demand, tight supply chains and unprecedented monetary stimulus. Central banks shifted away from expansionary central bank monetary policy towards more restrictive policy, including raising interest rates. There were lingering economic ramifications of the COVID-19 pandemic, including renewed lockdowns in China, which have since been largely lifted. There was a sharp decline in the unemployment rate and widespread labour shortages. The outbreak of the Russia-Ukraine conflict caused a spike in the price of crude oil, natural gas, wheat, precious metals and other commodities. The rise in energy prices drove economic activity in oil-producing nations.

The Fund underperformed its benchmark for the year. An underweight allocation to fixed-income securities and overweight allocation to equities detracted from the Fund's performance. Within equities, underweight exposures to the information technology, consumer staples, energy and health care sectors, as well as overweight exposures to the financials, utilities, industrials and communication services sectors detracted from the Fund's performance. Within bonds, an underweight exposure to both domestic and foreign government bonds detracted from the Fund's performance, as did the Fund's underweight exposures to municipal, provincial and federal government bonds. From a regional perspective, overweight allocations to Egypt detracted from the Fund's performance, as did underweight exposures to Japan and Switzerland. Notable individual detractors from the Fund's performance included holdings in Alphabet Inc., Live Nation Entertainment Inc. and Bank of America Corp.

Top individual contributors to the Fund's performance included holdings in Booking Holdings Inc., LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Mastercard Inc., Liberty Braves Group, Visa Inc., Manchester United PLC, McDonald's Corp., CGI Inc. and TransDigm Group Inc. The Fund's position in U.S. Treasury 1.13% Oct. 1, 2026 bonds also contributed to performance.

We added new Fund positions in Republic of Colombia 8.0% Apr. 20, 2033 bonds, Walmart Inc. 4.15% Sep. 9, 2032 bonds and a number of U.S. Treasury bonds. Several existing holdings were increased during the year. These included equity positions in Amazon.com Inc., LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE and CSX Corp., and fixed-income holdings in Netflix Inc. 4.88% Jun. 15, 2030, Carnival Corp. 7.63% Mar. 1, 2026 and Cenovus Energy Inc. 5.4% Jun. 15, 2047 bonds.

CI U.S. Equity & Income Fund

Management Report of Fund Performance for the period/year ended March 31, 2023

We eliminated the Fund's positions in Precision Drilling Corp. 6.88% Jan. 15, 2029, Endeavour Mining PLC 5.0% Oct. 14, 2026 and First Quantum Minerals Ltd. 7.5%, Apr. 1, 2025 bonds. Fund holdings in NCL Corp. Ltd. 3.63% Dec. 15, 2024, Yum! Brands Inc. 5.38% Apr. 1, 2032 and T-Mobile USA Inc. 3.3% Feb. 15, 2051 bonds were trimmed, as were equity positions in Boston Scientific Corp., Mondelez International Inc. and Apple Inc.

RECENT DEVELOPMENTS

We expect elevated inflation to persist over the near term, and thus favour businesses that have sustainable competitive advantages that allow them to exercise pricing power. Globally, central banks have raised interest rates aggressively to combat inflation. This has put pressure on the valuations of high-growth information technology companies and companies in cyclical sub-sectors, including housing, luxury goods and industrial components. While we do not position the Fund based on specific macroeconomic factors, we believe the recent valuation pullback has presented compelling opportunities to build positions in high-quality companies within these spaces.

In our opinion, the Russia-Ukraine conflict has reshaped the global energy supply chain. The North American energy sector has benefited from elevated pricing and is well-positioned to ramp up volumes to alleviate the shortage of crude oil and natural gas, especially in Europe. However, we remain cognizant of potential offsetting pressure from demand destruction and the economic slowdown induced by central banks to tame inflation.

Consumer budgets have been pressured by elevated inflation and deteriorating housing affordability. While we remain cautious, we expect consumer spending will be fairly resilient amid excess savings accumulated during the COVID-19 pandemic, record home equity and low unemployment. We expect spending to remain especially resilient in travel, entertainment and experiences, which consumers were unable to enjoy during the pandemic.

We continue to favour companies that can endure any economic environment as well as businesses with short-term challenges that are trading at prices well below our estimate of their intrinsic value. We continue to place an emphasis on balance sheet resilience and liquidity, which enables businesses to continue investing through an economic downturn and ultimately emerge stronger when conditions recover.

Administrator

Effective November 14, 2022, RBC Investor Services Trust ceased acting as the administrator to the Fund and CIBC Mellon Global Securities Services Company started acting as the administrator to the Fund.

Independent Review Committee

Effective October 6, 2022, John Sheedy became a member of the Independent Review Committee (IRC) of CI Funds.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

Manager, Portfolio Adviser, Trustee and Registrar

CI Investments Inc. is the Manager, Portfolio Adviser, Trustee and Registrar of the Fund. CI Investments Inc. is a subsidiary of CI Financial Corp. The Manager, in consideration for management fees, provides management services required in the day-to-day operations of the Fund. The Manager bears all of the operating expenses of the Fund (other than borrowing and interest costs, investor meeting costs (as permitted by Canadian securities regulation), the fees and expenses of the Independent Review Committee, the fees, costs and expenses associated with compliance with any new governmental and regulatory requirements imposed on or after February 16, 2018 and new governmental fees or with any changes to existing governmental and regulatory requirements imposed on or after February 16, 2018 (including increases to regulatory filing fees), any new types of costs, expenses or fees not incurred prior to February 16, 2018, including those arising from new government or regulatory requirements or related to those external services that were not commonly charged in the Canadian mutual fund industry as of February 16, 2018, and operating expenses that were or are outside the normal course of business of the Fund on or after February 16, 2018) in return for an administration fee.

CI U.S. Equity & Income Fund

Management Report of Fund Performance for the period/year ended March 31, 2023

Management fee and administration fee rates as at March 31, 2023, for the Series/Class or for each of the Series/Classes, as applicable, is/are shown below:

	Annual management fee rate (%)	Annual administration fee rate (%)
Series A	1.850	0.19
Series AH	1.850	0.19
Series B	1.850	0.19
Series E	1.775	0.19
Series EF	0.775	0.19
Series F	0.850	0.19
Series FH	0.850	0.19
Series I	Paid directly by investor	Paid directly by investor
Series IH	Paid directly by investor	Paid directly by investor
Series O	Paid directly by investor	0.19
Series P	Paid directly by investor	0.15
Series PH	Paid directly by investor	0.15
Series W	Paid directly by investor	0.13
Series WH	Paid directly by investor	0.13

The Manager received \$10.2 million in management fees and \$1.4 million in administration fees for the year.

Management Fees

Approximately 31% of total management fees were used to pay for sales and trailing commissions. The remaining 69% of management fees were used to pay for investment management and other general administration.

Portfolio Sub-Advisor

CI Global Investments Inc., an affiliate of CI Investments Inc., provides investment advice to the Fund.

Related Fund Trading

Related fund trading occurs when a Fund purchases or sells units/shares of another Fund managed by the Manager. During the period/year ended March 31, 2023, the Fund engaged in related fund trading or held position(s) in related fund(s) at the end of the period/year.

Inter Fund Trading

Inter fund trading occurs when a Fund purchases or sells a security of any issuer from or to another Fund managed by the Manager. These transactions are executed through market intermediaries and under prevailing market terms and conditions. The IRC reviews such transactions during scheduled meetings. During the period/year ended March 31, 2023, the Fund executed inter fund trades.

Independent Review Committee

The Manager, in respect of the Fund, received the following standing instructions from the IRC with respect to related party transactions:

The applicable standing instructions require, amongst others, that related party transactions be conducted in accordance with the Manager's policies and procedures and applicable law and that the Manager reports related party transactions periodically to the IRC and advise the IRC of any material breach of such policies. The Manager's policies and procedures require that investment decisions in respect of related party transactions (a) are free from any influence by an entity related to the Manager and without taking into account any consideration relevant to an entity related to the Manager; (b) represent the business judgment of the Manager, uninfluenced by considerations other than the best interests of the Fund; (c) do not exceed the limitations of the applicable legislation; and (d) achieve a fair and reasonable result for the Fund.

Except as otherwise noted above under Related Party Transactions section, the Fund was not a party to any related party transactions during the period/year ended March 31, 2023. If the Fund invested in related party transactions, it relied on the IRC's standing instructions regarding related party transactions during this reporting period/year.

CI U.S. Equity & Income Fund

Management Report of Fund Performance for the period/year ended March 31, 2023

FINANCIAL HIGHLIGHTS

The following table/tables shows/show selected key financial information about the Fund and is/are intended to help you understand the Fund's financial performance for the past five period(s)/year(s), as applicable.

	Increase (decrease) from operations:						Distributions:					Net assets at the end of the period/year shown
	Net assets at the beginning of period/year	Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Realized gains (losses) for the period/year	Unrealized gains (losses) for the period/year	Total increase (decrease) from operations	From net investment income (excluding dividends)	From dividends	From capital gains	Return of capital	Total distributions	
Series A ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations March 04, 2013												
Mar. 31, 2023	17.30	0.31	(0.38)	0.24	(0.86)	(0.69)	-	-	-	(0.45)	(0.45)	16.24
Mar. 31, 2022	17.05	0.25	(0.40)	0.27	0.56	0.68	-	-	-	(0.45)	(0.45)	17.30
Mar. 31, 2021	14.55	0.28	(0.36)	0.42	2.58	2.92	(0.01)	(0.01)	-	(0.44)	(0.46)	17.05
Mar. 31, 2020	15.35	0.35	(0.36)	(0.38)	(0.42)	(0.81)	(0.01)	-	-	(0.48)	(0.49)	14.55
Mar. 31, 2019	14.44	0.35	(0.32)	0.35	1.07	1.45	(0.02)	(0.01)	-	(0.42)	(0.45)	15.35
Series AH ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾												
Commencement of operations March 09, 2020												
Mar. 31, 2023	11.16	0.21	(0.24)	0.93	(0.50)	0.40	-	-	-	(0.28)	(0.28)	10.48
Mar. 31, 2022	10.97	0.18	(0.26)	0.34	(0.02)	0.24	-	-	-	(0.28)	(0.28)	11.16
Mar. 31, 2021	9.18	0.18	(0.22)	(0.78)	1.48	0.66	(0.01)	-	-	(0.27)	(0.28)	10.97
Mar. 31, 2020	10.00	0.02	(0.02)	(0.21)	0.21	-	-	-	(0.02)	-	(0.02)	9.18
Series B ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations March 04, 2013												
Mar. 31, 2023	17.29	0.30	(0.38)	0.23	(1.30)	(1.15)	-	-	-	(0.45)	(0.45)	16.22
Mar. 31, 2022	17.03	0.24	(0.41)	0.24	1.02	1.09	-	-	-	(0.45)	(0.45)	17.29
Mar. 31, 2021	14.54	0.27	(0.37)	0.44	2.62	2.96	-	-	-	(0.44)	(0.44)	17.03
Mar. 31, 2020	15.34	0.34	(0.37)	(0.35)	(0.23)	(0.61)	(0.01)	-	-	(0.48)	(0.49)	14.54
Mar. 31, 2019	14.43	0.35	(0.33)	0.37	0.94	1.33	(0.02)	(0.01)	-	(0.42)	(0.45)	15.34
Series E ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations January 30, 2019												
Mar. 31, 2023	11.79	0.23	(0.24)	0.17	(0.58)	(0.42)	-	-	-	(0.31)	(0.31)	11.07
Mar. 31, 2022	11.61	0.20	(0.26)	0.18	0.39	0.51	-	-	-	(0.31)	(0.31)	11.79
Mar. 31, 2021	9.91	0.21	(0.24)	0.29	1.73	1.99	-	-	-	(0.31)	(0.31)	11.61
Mar. 31, 2020	10.46	0.26	(0.24)	(0.44)	(1.59)	(2.01)	(0.01)	-	-	(0.33)	(0.34)	9.91
Mar. 31, 2019	10.00	0.05	(0.03)	(0.03)	0.37	0.36	-	-	-	(0.05)	(0.05)	10.46
Series EF ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations January 30, 2019												
Mar. 31, 2023	11.81	0.21	(0.13)	0.17	(0.51)	(0.26)	-	-	-	(0.43)	(0.43)	11.09
Mar. 31, 2022	11.62	0.17	(0.13)	0.18	0.43	0.65	-	-	-	(0.43)	(0.43)	11.81
Mar. 31, 2021	9.91	0.19	(0.12)	0.28	1.68	2.03	(0.02)	(0.02)	-	(0.39)	(0.43)	11.62
Mar. 31, 2020	10.45	0.25	(0.12)	(0.90)	(5.40)	(6.17)	(0.04)	(0.01)	-	(0.41)	(0.46)	9.91
Mar. 31, 2019	10.00	0.04	(0.02)	(0.04)	0.53	0.51	-	-	-	(0.07)	(0.07)	10.45
Series F ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations March 04, 2013												
Mar. 31, 2023	19.42	0.35	(0.22)	0.28	(0.94)	(0.53)	-	-	-	(0.45)	(0.45)	18.49
Mar. 31, 2022	18.87	0.28	(0.23)	0.30	0.61	0.96	-	-	-	(0.45)	(0.45)	19.42
Mar. 31, 2021	15.89	0.30	(0.20)	0.48	2.88	3.46	(0.03)	(0.03)	-	(0.39)	(0.45)	18.87
Mar. 31, 2020	16.54	0.38	(0.20)	(0.43)	(0.94)	(1.19)	(0.09)	(0.02)	-	(0.37)	(0.48)	15.89
Mar. 31, 2019	15.35	0.38	(0.20)	0.38	1.11	1.67	(0.02)	(0.01)	-	(0.41)	(0.44)	16.54
Series FH ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾												
Commencement of operations March 09, 2020												
Mar. 31, 2023	11.47	0.21	(0.13)	1.05	(0.51)	0.62	-	-	-	(0.25)	(0.25)	10.94
Mar. 31, 2022	11.12	0.18	(0.13)	0.39	(0.34)	0.10	-	-	-	(0.26)	(0.26)	11.47
Mar. 31, 2021	9.19	0.18	(0.11)	(0.70)	1.51	0.88	(0.02)	(0.02)	-	(0.22)	(0.26)	11.12
Mar. 31, 2020	10.00	0.02	(0.01)	(0.15)	(0.23)	(0.37)	-	-	(0.02)	-	(0.02)	9.19

*Footnotes for the tables are found at the end of the Net Assets per Unit section of the Financial Highlights.

CI U.S. Equity & Income Fund

Management Report of Fund Performance for the period/year ended March 31, 2023

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Net Assets per Unit (\$) *

	Increase (decrease) from operations:						Distributions:				Net assets at the end of the period/year shown	
	Net assets at the beginning of period/year	Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Realized gains (losses) for the period/year	Unrealized gains (losses) for the period/year	Total increase (decrease) from operations	From net investment income (excluding dividends)	From dividends	From capital gains	Return of capital		Total distributions
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Series I ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations March 04, 2013												
Mar. 31, 2023	21.65	0.37	(0.02)	0.35	(0.71)	(0.01)	-	-	-	(0.45)	(0.45)	20.91
Mar. 31, 2022	20.76	0.30	-	0.32	0.74	1.36	-	-	-	(0.45)	(0.45)	21.65
Mar. 31, 2021	17.24	0.32	-	0.50	3.11	3.93	(0.05)	(0.04)	-	(0.36)	(0.45)	20.76
Mar. 31, 2020	17.71	0.41	-	(0.56)	(1.27)	(1.42)	(0.21)	(0.05)	-	(0.22)	(0.48)	17.24
Mar. 31, 2019	16.24	0.43	(0.04)	0.44	1.49	2.32	(0.02)	(0.01)	-	(0.41)	(0.44)	17.71
Series IH ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾												
Commencement of operations March 09, 2020												
Mar. 31, 2023	11.79	0.20	(0.01)	1.09	(0.77)	0.51	-	-	-	(0.23)	(0.23)	11.39
Mar. 31, 2022	11.27	0.17	-	0.37	(0.58)	(0.04)	-	-	-	(0.23)	(0.23)	11.79
Mar. 31, 2021	9.20	0.17	-	(0.94)	2.29	1.52	(0.04)	(0.03)	-	(0.17)	(0.24)	11.27
Mar. 31, 2020	10.00	0.02	-	(0.20)	(0.33)	(0.51)	-	-	(0.02)	-	(0.02)	9.20
Series O ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations January 30, 2019												
Mar. 31, 2023	11.83	0.21	(0.04)	0.17	(0.59)	(0.25)	-	-	-	(0.52)	(0.52)	11.12
Mar. 31, 2022	11.62	0.17	(0.03)	0.18	0.40	0.72	-	-	-	(0.52)	(0.52)	11.83
Mar. 31, 2021	9.91	0.18	(0.02)	0.28	1.72	2.16	(0.03)	(0.02)	-	(0.47)	(0.52)	11.62
Mar. 31, 2020	10.45	0.23	(0.02)	(0.36)	(0.92)	(1.07)	(0.08)	(0.02)	-	(0.46)	(0.56)	9.91
Mar. 31, 2019	10.00	0.05	-	(0.03)	0.32	0.34	-	-	-	(0.08)	(0.08)	10.45
Series P ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations March 25, 2015												
Mar. 31, 2023	20.87	0.37	(0.06)	0.30	(1.09)	(0.48)	-	-	-	(0.45)	(0.45)	20.10
Mar. 31, 2022	20.05	0.29	(0.04)	0.32	0.77	1.34	-	-	-	(0.45)	(0.45)	20.87
Mar. 31, 2021	16.70	0.31	(0.03)	0.45	2.85	3.58	(0.07)	(0.05)	-	(0.33)	(0.45)	20.05
Mar. 31, 2020	17.20	0.39	(0.03)	(0.40)	0.04	-	(0.20)	(0.05)	-	(0.24)	(0.49)	16.70
Mar. 31, 2019	15.80	0.38	(0.07)	0.35	1.22	1.88	(0.02)	(0.01)	-	(0.41)	(0.44)	17.20
Series PH ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾												
Commencement of operations March 09, 2020												
Mar. 31, 2023	11.72	0.20	(0.03)	1.07	(0.54)	0.70	-	-	-	(0.24)	(0.24)	11.30
Mar. 31, 2022	11.24	0.16	(0.02)	0.28	0.24	0.66	-	-	-	(0.24)	(0.24)	11.72
Mar. 31, 2021	9.20	0.14	(0.02)	(0.20)	3.56	3.48	(0.04)	(0.03)	-	(0.17)	(0.24)	11.24
Mar. 31, 2020	10.00	0.02	-	(0.20)	(0.33)	(0.51)	-	-	(0.02)	-	(0.02)	9.20
Series W ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations June 22, 2020												
Mar. 31, 2023	11.10	0.19	(0.02)	0.15	(0.46)	(0.14)	-	-	-	(0.24)	(0.24)	10.44
Mar. 31, 2022	10.89	0.15	(0.01)	0.17	0.37	0.68	-	-	-	(0.49)	(0.49)	11.10
Mar. 31, 2021	10.00	0.13	-	0.15	1.03	1.31	(0.02)	(0.02)	-	(0.38)	(0.42)	10.89

*Footnotes for the tables are found at the end of the Net Assets per Unit section of the Financial Highlights.

CI U.S. Equity & Income Fund

Management Report of Fund Performance for the period/year ended March 31, 2023

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Net Assets per Unit (\$)

	Increase (decrease) from operations:					Distributions:				Net assets at the end of the period/year shown		
	Net assets at the beginning of period/year	Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Realized gains (losses) for the period/year	Unrealized gains (losses) for the period/year	Total increase (decrease) from operations	From net investment income (excluding dividends)	From dividends	From capital gains		Return of capital	Total distributions
Series WH <small>(1)(2)(3)(4)(5)</small>												
Commencement of operations March 09, 2020												
Mar. 31, 2023	11.73	0.20	(0.03)	1.15	(0.59)	0.73	-	-	-	(0.24)	(0.24)	11.31
Mar. 31, 2022	11.25	0.17	(0.02)	0.58	0.26	0.99	-	-	-	(0.24)	(0.24)	11.73
Mar. 31, 2021	9.20	0.17	(0.02)	(0.70)	1.67	1.12	(0.04)	(0.03)	-	(0.17)	(0.24)	11.25
Mar. 31, 2020	10.00	0.02	-	(0.20)	(0.33)	(0.51)	-	-	(0.02)	-	(0.02)	9.20

(1) This information is derived from the Fund's audited annual financial statements.

(2) Net assets per unit and distributions per unit are based on the actual number of units outstanding for the relevant Series/Class at the relevant time. The increase (decrease) in net assets from operations per unit is based on the weighted average number of units outstanding for the relevant Series/Class over the fiscal period/year.

(3) Distributions are automatically reinvested in additional units of the Fund.

(4) This information is provided for the period(s)/year(s) ended March 31.

(5) Per units amounts are presented in U.S. dollars.

CI U.S. Equity & Income Fund

Management Report of Fund Performance for the period/year ended March 31, 2023

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Ratios and Supplemental Data *

	Total net assets	Number of units outstanding	Management expense ratio before waivers or absorptions after taxes	Management expense ratio before taxes	Harmonized sales tax	Management expense ratio after taxes	Effective HST rate for the period/year	Trading expense ratio	Portfolio turnover rate
	\$000's	000's	%	%	%	%	%	%	%
Series A ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾									
Commencement of operations March 04, 2013									
Mar. 31, 2023	390,619	24,056	2.27	2.05	0.22	2.27	10.67	0.01	14.68
Mar. 31, 2022	457,483	26,438	2.26	2.04	0.22	2.26	10.60	-	88.09
Mar. 31, 2021	423,090	24,818	2.25	2.04	0.21	2.25	10.45	0.01	62.40
Mar. 31, 2020	348,898	23,978	2.25	2.04	0.21	2.25	10.15	0.03	17.31
Mar. 31, 2019	264,392	17,221	2.24	2.04	0.20	2.24	10.01	0.02	22.56
Series AH ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾									
Commencement of operations March 09, 2020									
Mar. 31, 2023	3,870	273	2.27	2.05	0.22	2.27	10.81	0.01	14.68
Mar. 31, 2022	2,878	206	2.20	2.04	0.16	2.20	7.43	-	88.09
Mar. 31, 2021	1,110	81	2.17	2.04	0.13	2.17	6.52	0.01	62.40
Mar. 31, 2020	118	9	2.29	2.03	0.26	2.29	13.00	0.03	17.31
Series B ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾									
Commencement of operations March 04, 2013									
Mar. 31, 2023	13,998	863	2.28	2.05	0.23	2.28	11.46	0.01	14.68
Mar. 31, 2022	30,158	1,745	2.28	2.04	0.24	2.28	11.58	-	88.09
Mar. 31, 2021	58,696	3,446	2.28	2.04	0.24	2.28	11.92	0.01	62.40
Mar. 31, 2020	59,542	4,095	2.28	2.04	0.24	2.28	11.54	0.03	17.31
Mar. 31, 2019	52,018	3,390	2.26	2.03	0.23	2.26	11.24	0.02	22.56
Series E ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾									
Commencement of operations January 30, 2019									
Mar. 31, 2023	16,864	1,524	2.17	1.97	0.20	2.17	10.42	0.01	14.68
Mar. 31, 2022	20,234	1,716	2.18	1.97	0.21	2.18	10.67	-	88.09
Mar. 31, 2021	19,444	1,674	2.19	1.96	0.23	2.19	11.90	0.01	62.40
Mar. 31, 2020	15,481	1,562	2.20	1.96	0.24	2.20	12.07	0.03	17.31
Mar. 31, 2019	1,609	154	2.22	1.96	0.26	2.22	13.00	0.02	22.56
Series EF ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾									
Commencement of operations January 30, 2019									
Mar. 31, 2023	214	19	1.07	0.97	0.10	1.07	9.91	0.01	14.68
Mar. 31, 2022	243	21	1.08	0.97	0.11	1.08	11.39	-	88.09
Mar. 31, 2021	264	23	1.08	0.96	0.12	1.08	12.71	0.01	62.40
Mar. 31, 2020	165	17	1.09	0.96	0.13	1.09	13.00	0.03	17.31
Mar. 31, 2019	11	1	1.09	0.96	0.13	1.09	13.00	0.02	22.56
Series F ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾									
Commencement of operations March 04, 2013									
Mar. 31, 2023	199,067	10,769	1.15	1.05	0.10	1.15	9.39	0.01	14.68
Mar. 31, 2022	213,144	10,977	1.14	1.04	0.10	1.14	9.27	-	88.09
Mar. 31, 2021	200,473	10,625	1.13	1.04	0.09	1.13	9.08	0.01	62.40
Mar. 31, 2020	183,531	11,553	1.13	1.04	0.09	1.13	9.04	0.03	17.31
Mar. 31, 2019	125,116	7,565	1.12	1.03	0.09	1.12	9.18	0.02	22.56
Series FH ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾									
Commencement of operations March 09, 2020									
Mar. 31, 2023	34,174	2,312	1.11	1.05	0.06	1.11	5.35	0.01	14.68
Mar. 31, 2022	29,652	2,068	1.10	1.04	0.06	1.10	6.31	-	88.09
Mar. 31, 2021	6,105	437	1.11	1.04	0.07	1.11	7.21	0.01	62.40
Mar. 31, 2020	1,172	91	1.17	1.04	0.13	1.17	13.00	0.03	17.31

*Footnotes for the tables are found at the end of the Financial Highlights section.

CI U.S. Equity & Income Fund

Management Report of Fund Performance for the period/year ended March 31, 2023

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Ratios and Supplemental Data *

	Total net assets	Number of units outstanding	Management expense ratio before waivers or absorptions after taxes	Management expense ratio before taxes	Harmonized sales tax	Management expense ratio after taxes	Effective HST rate for the period/year	Trading expense ratio	Portfolio turnover rate
	\$000's	000's	%	%	%	%	%	%	%
Series I ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾									
Commencement of operations March 04, 2013									
Mar. 31, 2023	5,845	280	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	14.68
Mar. 31, 2022	7,198	332	-	-	-	-	-	-	88.09
Mar. 31, 2021	9,166	442	-	-	-	-	-	0.01	62.40
Mar. 31, 2020	6,991	405	-	-	-	-	-	0.03	17.31
Mar. 31, 2019	3,999	226	-	-	-	-	-	0.02	22.56
Series IH ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾									
Commencement of operations March 09, 2020									
Mar. 31, 2023	2,632	171	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	14.68
Mar. 31, 2022	4,152	282	-	-	-	-	-	-	88.09
Mar. 31, 2021	764	54	-	-	-	-	-	0.01	62.40
Mar. 31, 2020	13	1	-	-	-	-	-	0.03	17.31
Series O ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾									
Commencement of operations January 30, 2019									
Mar. 31, 2023	31,881	2,868	0.22	0.20	0.02	0.22	11.72	0.01	14.68
Mar. 31, 2022	36,871	3,116	0.21	0.19	0.02	0.21	11.63	-	88.09
Mar. 31, 2021	33,710	2,901	0.21	0.19	0.02	0.21	12.51	0.01	62.40
Mar. 31, 2020	24,234	2,445	0.21	0.19	0.02	0.21	12.97	0.03	17.31
Mar. 31, 2019	5,459	522	0.21	0.19	0.02	0.21	13.00	0.02	22.56
Series P ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾									
Commencement of operations March 25, 2015									
Mar. 31, 2023	6,722	334	0.18	0.16	0.02	0.18	11.28	0.01	14.68
Mar. 31, 2022	7,927	380	0.17	0.15	0.02	0.17	10.89	-	88.09
Mar. 31, 2021	7,658	382	0.17	0.15	0.02	0.17	10.35	0.01	62.40
Mar. 31, 2020	3,992	239	0.17	0.15	0.02	0.17	10.98	0.03	17.31
Mar. 31, 2019	4,042	235	0.16	0.14	0.02	0.16	11.26	0.02	22.56
Series PH ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾									
Commencement of operations March 09, 2020									
Mar. 31, 2023	16	1	0.18	0.16	0.02	0.18	13.00	0.01	14.68
Mar. 31, 2022	15	1	0.17	0.15	0.02	0.17	13.00	-	88.09
Mar. 31, 2021	14	1	0.17	0.15	0.02	0.17	13.00	0.01	62.40
Mar. 31, 2020	13	1	0.17	0.15	0.02	0.17	13.00	0.03	17.31
Series W ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾									
Commencement of operations June 22, 2020									
Mar. 31, 2023	1	-	0.16	0.14	0.02	0.16	13.00	0.01	14.68
Mar. 31, 2022	1	-	0.15	0.13	0.02	0.15	13.00	-	88.09
Mar. 31, 2021	1	-	0.15	0.13	0.02	0.15	13.00	0.01	62.40

*Footnotes for the tables are found at the end of the Financial Highlights section.

CI U.S. Equity & Income Fund

Management Report of Fund Performance for the period/year ended March 31, 2023

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Ratios and Supplemental Data

	Total net assets	Number of units outstanding	Management expense ratio before waivers or absorptions after taxes	Management expense ratio before taxes	Harmonized sales tax	Management expense ratio after taxes	Effective HST rate for the period/year	Trading expense ratio	Portfolio turnover rate
	\$000's	000's	%	%	%	%	%	%	%
Series WH ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾									
Commencement of operations March 09, 2020									
Mar. 31, 2023	194	13	0.16	0.14	0.02	0.16	14.82	0.01	14.68
Mar. 31, 2022	182	12	0.15	0.13	0.02	0.15	13.44	-	88.09
Mar. 31, 2021	14	1	0.15	0.13	0.02	0.15	13.00	0.01	62.40
Mar. 31, 2020	13	1	0.15	0.13	0.02	0.15	13.00	0.03	17.31

(1) This information is derived from the Fund's audited annual financial statements.

(2) Management expense ratio is calculated based on expenses charged to the Fund (excluding commissions and other portfolio transaction costs) and is expressed as an annualized percentage of daily average net assets for the period/year, including the Fund's proportionate share of any underlying fund(s) expenses, if applicable. The Effective HST tax rate is calculated using the attribution percentage for each province based on unitholder residency and can be different from 13%.

(3) The trading expense ratio represents total commissions and other portfolio transaction costs expressed as an annualized percentage of daily average net assets during the period/year, including the Fund's proportionate share of such expenses of any underlying fund(s), if applicable.

(4) The Fund's portfolio turnover rate indicates how actively the Fund's portfolio advisor manages its portfolio investments. A portfolio turnover rate of 100% is equivalent to the Fund buying and selling all of the securities in its portfolio once in the course of the fiscal period/year. The higher a Fund's portfolio turnover rate in a period/year, the greater the trading costs payable by the Fund in the period/year, and the greater the chance of an investor receiving taxable capital gains in the period/year. There is not necessarily a relationship between a higher turnover rate and the performance of a Fund. Portfolio turnover rate is calculated by dividing the lesser of the cost of purchases and the proceeds of sales of portfolio securities for the period/year, and excluding cash and short-term investments maturing in less than one year, and before assets acquired from a merger, if applicable, by the average of the monthly fair value of investments during the period/year.

(5) This information is provided for the period(s)/year(s) ended March 31.

(6) Per units amounts are presented in U.S. dollars.

CI U.S. Equity & Income Fund













Management Report of Fund Performance for the period/year ended March 31, 2023

PAST PERFORMANCE

This section describes how the Fund has performed in the past. Remember, past returns do not indicate how the Fund will perform in the future. The information shown assumes that distributions made by the Fund in the period(s)/year(s) shown were reinvested in additional units of the Fund or relevant Series/Class of the Fund, as applicable. In addition, the information does not take into account sales, redemption, distribution or other optional charges that would have reduced returns or performance.


Year-by-Year Returns

The following chart/charts shows/show the Fund's annual performance for each of the period(s)/year(s) shown and illustrates/illustrate how the Fund's performance has changed from period/year to period/year. In percentage terms, the chart/charts shows/show how much an investment made on the first day of each financial period/year would have grown or decreased by the last day of each financial period/year, except where noted.



CI U.S. Equity & Income Fund

Management Report of Fund Performance for the period/year ended March 31, 2023



1 2020 return is for the period from March 09, 2020 to March 31, 2020.

2 2019 return is for the period from January 30, 2019 to March 31, 2019.

3 2015 return is for the period from March 25, 2015 to March 31, 2015.

4 2021 return is for the period from June 22, 2020 to March 31, 2021.

CI U.S. Equity & Income Fund

Management Report of Fund Performance for the period/year ended March 31, 2023

Annual Compound Returns

The following table shows the Fund's annual compound returns for each year indicated, compared to the Blended Index composed of: (50% - ICE BofA U.S. Government and Corporate Master Total Return Index and 50% - S&P 500 Total Return Index); the ICE BofA U.S. Government and Corporate Master Total Return Index and the S&P 500 Total Return Index.

The S&P 500 Index is an index composed of 500 stocks weighted by capitalization and representing all major U.S. industries. The Index is a broad measure of the stock performance of the largest U.S. companies.

The ICE BofA U.S. Government and Corporate Master Index tracks the performance of US dollar denominated investment grade debt publicly issued in the US domestic market, including US Treasury, US agency, foreign government, supranational and corporate securities.

A discussion of the performance of the Fund as compared to the benchmark is found in the Results of Operations section of this report.

	One Year (%)	Three Years (%)	Five Years (%)	Ten Years (%)	Since Inception (%)
Series A	(3.5)	6.6	5.3	8.5	n/a
Blended Index	1.4	6.2	7.4	10.1	n/a
S&P 500 Total Return Index	(0.2)	17.0	12.2	15.5	n/a
ICE BofA U.S. Government and Corporate Master Total Return Index	2.2	(4.3)	2.0	4.4	n/a
Series AH	(3.5)	7.2	n/a	n/a	6.0
Blended Index	1.4	6.2	n/a	n/a	3.5
S&P 500 Total Return Index	(0.2)	17.0	n/a	n/a	10.3
ICE BofA U.S. Government and Corporate Master Total Return Index	2.2	(4.3)	n/a	n/a	(3.9)
Series B	(3.5)	6.6	5.3	8.5	n/a
Blended Index	1.4	6.2	7.4	10.1	n/a
S&P 500 Total Return Index	(0.2)	17.0	12.2	15.5	n/a
ICE BofA U.S. Government and Corporate Master Total Return Index	2.2	(4.3)	2.0	4.4	n/a
Series E	(3.4)	6.7	n/a	n/a	6.0
Blended Index	1.4	6.2	n/a	n/a	6.9
S&P 500 Total Return Index	(0.2)	17.0	n/a	n/a	12.3
ICE BofA U.S. Government and Corporate Master Total Return Index	2.2	(4.3)	n/a	n/a	0.9
Series EF	(2.3)	7.8	n/a	n/a	6.3
Blended Index	1.4	6.2	n/a	n/a	6.9
S&P 500 Total Return Index	(0.2)	17.0	n/a	n/a	12.3
ICE BofA U.S. Government and Corporate Master Total Return Index	2.2	(4.3)	n/a	n/a	0.9
Series F	(2.4)	7.8	6.5	9.7	n/a
Blended Index	1.4	6.2	7.4	10.1	n/a
S&P 500 Total Return Index	(0.2)	17.0	12.2	15.5	n/a
ICE BofA U.S. Government and Corporate Master Total Return Index	2.2	(4.3)	2.0	4.4	n/a
Series FH	(2.3)	8.5	n/a	n/a	6.3
Blended Index	1.4	6.2	n/a	n/a	3.5
S&P 500 Total Return Index	(0.2)	17.0	n/a	n/a	10.3
ICE BofA U.S. Government and Corporate Master Total Return Index	2.2	(4.3)	n/a	n/a	(3.9)
Series I	(1.3)	9.0	7.7	10.9	n/a
Blended Index	1.4	6.2	7.4	10.1	n/a
S&P 500 Total Return Index	(0.2)	17.0	12.2	15.5	n/a
ICE BofA U.S. Government and Corporate Master Total Return Index	2.2	(4.3)	2.0	4.4	n/a
Series IH	(1.3)	9.7	n/a	n/a	6.6
Blended Index	1.4	6.2	n/a	n/a	3.5
S&P 500 Total Return Index	(0.2)	17.0	n/a	n/a	10.3
ICE BofA U.S. Government and Corporate Master Total Return Index	2.2	(4.3)	n/a	n/a	(3.9)
Series O	(1.5)	8.8	n/a	n/a	6.5
Blended Index	1.4	6.2	n/a	n/a	6.9
S&P 500 Total Return Index	(0.2)	17.0	n/a	n/a	12.3
ICE BofA U.S. Government and Corporate Master Total Return Index	2.2	(4.3)	n/a	n/a	0.9
Series P	(1.4)	8.8	7.5	n/a	6.5
Blended Index	1.4	6.2	7.4	n/a	6.9
S&P 500 Total Return Index	(0.2)	17.0	12.2	n/a	11.5
ICE BofA U.S. Government and Corporate Master Total Return Index	2.2	(4.3)	2.0	n/a	1.8
Series PH	(1.4)	9.5	n/a	n/a	6.6
Blended Index	1.4	6.2	n/a	n/a	3.5
S&P 500 Total Return Index	(0.2)	17.0	n/a	n/a	10.3
ICE BofA U.S. Government and Corporate Master Total Return Index	2.2	(4.3)	n/a	n/a	(3.9)

CI U.S. Equity & Income Fund

Management Report of Fund Performance for the period/year ended March 31, 2023

	One Year (%)	Three Years (%)	Five Years (%)	Ten Years (%)	Since Inception (%)
Series W	(1.3)	n/a	n/a	n/a	6.6
Blended Index	1.4	n/a	n/a	n/a	2.3
S&P 500 Total Return Index	(0.2)	n/a	n/a	n/a	10.3
ICE BofA U.S. Government and Corporate Master Total Return Index	2.2	n/a	n/a	n/a	(5.7)
Series WH	(1.4)	9.5	n/a	n/a	6.6
Blended Index	1.4	6.2	n/a	n/a	3.5
S&P 500 Total Return Index	(0.2)	17.0	n/a	n/a	10.3
ICE BofA U.S. Government and Corporate Master Total Return Index	2.2	(4.3)	n/a	n/a	(3.9)

CI U.S. Equity & Income Fund

Management Report of Fund Performance for the period/year ended March 31, 2023

SUMMARY OF INVESTMENT PORTFOLIO as at March 31, 2023

Category	% of Net Assets	Category	% of Net Assets	Top 25 Holdings	% of Net Assets
Country allocation		Sector allocation		United States Treasury Bond, 1.13%, October 31, 2026	5.2
U.S.A.	77.9	Financials	27.5	Alphabet Inc., Class C	4.9
Canada	14.4	Communication Services	13.4	Mastercard Inc., Class A	3.8
U.K.	1.7	Consumer Discretionary	12.9	Visa Inc., Class A	3.4
France	1.5	Industrials	12.3	Brookfield Corp.	3.1
Cash & Cash Equivalents	0.9	Foreign Government Bonds	11.5	Amazon.com Inc.	3.0
Ireland	0.5	Health Care	6.6	JPMorgan Chase & Co.	2.9
Fund(s)	0.4	Information Technology	5.9	KKR & Co., Inc.	2.8
Germany	0.4	Real Estate	2.4	Booking Holdings Inc.	2.7
Cayman Islands	0.4	Utilities	2.2	Meta Platforms Inc., Class A	2.4
Panama	0.2	Energy	2.0	Microsoft Corp.	2.4
Netherlands	0.2	Consumer Staples	1.3	United States Treasury Bond, 4%, November 15, 2052	2.4
Switzerland	0.2	Cash & Cash Equivalents	0.9	UnitedHealth Group Inc.	2.3
Uzbekistan	0.1	Materials	0.7	Berkshire Hathaway Inc., Class A	2.1
Chile	0.1	Fund(s)	0.4	Live Nation Entertainment Inc.	2.1
Bermuda	0.1	Other Net Assets (Liabilities)	0.1	United Parcel Service Inc., Class B	2.0
Guatemala	0.1	Foreign Currency Forward Contract(s)	(0.1)	Sensata Technologies Holding PLC	1.8
Qatar	0.1			United States Treasury Bond, 4.13%, November 15, 2032	1.8
British Virgin Islands	0.1			Brookfield Infrastructure Partners LP	1.6
Other Net Assets (Liabilities)	0.1			Cedar Fair LP	1.6
Indonesia	0.1			LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, ADR	1.4
Jersey Island	0.1			Laboratory Corp. of America Holdings	1.4
Nigeria	0.1			Liberty Braves Group	1.4
Japan	0.1			Brookfield Business Partners LP	1.3
Oman	0.1			Bank of America Corp.	1.2
Dominican Republic	0.1				
Mexico	0.1				
South Africa	0.0				
Ecuador	0.0				
Australia	0.0				
Liberia	0.0				
Paraguay	0.0				
Cote d'Ivoire	0.0				
Egypt	0.0				
Peru	0.0				
Brazil	0.0				
Saudi Arabia	0.0				
Colombia	0.0				
Foreign Currency Forward Contract(s)	(0.1)				
				Total Net Assets (in \$000's)	\$706,097

The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions of the Fund and updates will be available on a quarterly basis.

A NOTE ON FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This report may contain forward-looking statements about the Fund, its future performance, strategies or prospects, and possible future Fund action. The words "may," "could," "should," "would," "suspect," "outlook," "believe," "plan," "anticipate," "estimate," "expect," "intend," "forecast," "objective," and similar expressions are intended to identify forward-looking statements.

Forward-looking statements are not guarantees of future performance. Forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties, both about the Fund and general economic factors, so it is possible that predictions, forecasts, projections and other forward-looking statements will not be achieved. We caution you not to place undue reliance on these statements as a number of important factors could cause actual events or results to differ materially from those expressed or implied in any forward-looking statement made by the Fund. These factors include, but are not limited to, general economic, political and market factors in Canada, the United States and internationally, interest and foreign exchanges rates, global equity and capital markets, business competition, technological changes, changes in laws and regulations, judicial or regulatory judgments, legal proceedings and catastrophic events.

The above list of important factors that may affect future results is not exhaustive. Before making any investment decisions, we encourage you to consider these and other factors carefully. All opinions contained in forward-looking statements are subject to change without notice and are provided in good faith but without legal responsibility.